

S A D R Ź A J :

UVOD	7
1.1. PROBLEM, PREDMET I OBJEKT ISTRAŽIVANJA	7
1.2. RADNA HIPOTEZA I POMOĆNE HIPOTEZE	7
1.3. SVRHA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA.....	8
1.4. NAUČNE METODE	8
1.5. STRUKTURA RADA	8
1. POJAM FINANSIRANJA I OGRANIČENJA U MODELIRANJU IZVORA FINANSIRANJA	10
2. VRSTE IZVORA FINANSIRANJA	12
3.1. VLASTITI (SOPSTVENI) IZVORI FINANSIRANJA	12
3.2. HIBRIDNI IZVORI FINANSIRANJA	13
3.3. TUĐI IZVORI FINANSIRANJA.....	14
3. KRATKOROČNI IZVORI FINANSIRANJA	15
4.1. FINANSIRANJE NEOSIGURANIM IZVORIMA FINANSIRANJA.....	15
4.2. FINANSIRANJE KREDITNIM USLOVIMA.....	15
4.3. FINANSIRANJE EMISIJOM KOMERCIJALNIH ZAPISA	18
4.4. FINANSIRANJE BANKARSKIM AKCEPTOM.....	18
4.5. FINANSIRANJE FAKTORINGOM.....	18
4.6. OSTALI OSIGURANI IZVORI FINANSIRANJA	19
4. DUGOROČNI IZVORI FINANSIRANJA.....	21
5.1. KONVERTIBILNE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI.....	21
5.2. AKCIJA (dionica)	22
5.3. OBVEZNICE	25
5.4. FINANSIRANJE DUGOROČNIM KREDITIMA	26
5.5. FINANSIRANJE LIZINGOM.....	27
5.6. VARANTI.....	29
5.7. FRANŠIZING	30
5. FINANSIRANJE PREDUZEĆA EMISIJOM HARTIJA OD VRIJEDNOSTI	31
6.1. EMISIJA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI	33
6.2. FINANSIRANJE EMISIJOM HARTIJA OD VRIJEDNOSTI.....	35

6.2.1. Finansiranje emisijom akcija (dionica)	35
6.2.2. Finansiranje emisijom obveznica	39
6.2.3. Varanti	41
6.3. PREDNOSTI I SLABOSTI FINANSIRANJA EMISIJOM HARTIJA OD VRJEDNOSTI	42
6. FINANSIJSKO TRŽIŠTE BIH.....	44
7.1. Pretpostavke za razvoj finansijskog tržišta u BiH	45
7.2. Karakteristike finansijskog tržišta u Bosni i Hercegovini	47
7.3. Karakteristike BiH tržišta kapitala	49
7. ZAKLJUČAK	52
8. LITERATURA.....	55